

**PROCEDURA I USLOVI ZA STICANJE PRAVA UČEŠĆA NA
KVALIFIKACIONOM (PRIJEMNOM) ISPITU
FAKULTETA ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT U TUZLI**

Da bi stekli pravo učešća na kvalifikacionom (prijemnom) ispitu, potrebno je na protokol Fakulteta tjelesnog odgoja i sporta u odgovarajućem roku predati slijedeće dokumente:

- Čitko ispunjenu prijavu
- Originalna srednjoškolska svjedočanstva od I do IV razreda
- Rodni list
- Ljekarsko uvjerenje o podobnosti za ovaj studij (izvađen u Sportskom dispanzeru Doma zdravlja Tuzla)

Bodovanje i rangiranje

Konačan broj bodova za rang listu čine:

- Bodovanje uspjeha iz srednje škole : maksimalno 60 bodova
- Bodovi stečeni na kvalifikacionom praktičnom ispitu : maksimalno 40 bodova
- Kandidat koji na kvalifikacionom ispitu ne postigne najmanje 30% bodova ne uzima se u obzir za prijem na studij.

Uslovi i bodovanje uspjeha iz srednje škole

Član 1.

Bodovanje uspjeha iz srednje škole izračunava se prema odluci Ministarstva obrazovanja BiH. Izvod iz Odluke o zajedničkim osnovama i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda za prijem kandidata za upis u prvu godinu studija na Visokoškolske ustanove Univerziteta u BiH.

Član 2.

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova dobivenih prema slijedećim kriterijima:

Opći kriteriji odnose se na postignut uspjeh u srednjoj školi i donosi najviše 60 bodova.

Član 3.

Broj bodova po osnovu općeg kriterija utvrđuje se tako da se prosječne ocjene (zaokružene na jednu decimalu) iz predmeta u svim razredima srednje škole množe sa brojem 8.

Član 4.

Broj bodova po osnovu pojedinačnog kriterija utvrđuje se tako da se pojedinačna ocjena (zaokružena na jednu decimalu) iz dva do četiri predmeta u dva razreda srednje škole, koji su od značaja za odgovarajući studij , množe sa brojem 4.

Član 5.

Kandidat koji na kvalifikacionom ispitu ne postigne najmanje 30% bodova ne stiče pravo na upis.

Član 6.

Postupak za provođenje ove Odluke, provodi komisija koju imenuje organ visokoškolske ustanove. Nakon provedene provjere, sačinjava se rang lista koja se potvrđuje na Nastavnonaučnom vijeću i objavljuje.

Uslovi i bodovanje kvalifikacionog (prijemnog) ispita

Kvalifikacioni (prijemni) ispit se organizira prema istaknutom oglasu u zgradi Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.

- Kandidat po osnovu rezultata testova motoričkih sposobnosti i znanja može osvojiti maksimalan broj od 40 bodova.
- Kandidat koji na kvalifikacionom (prijemnom) ispitu po osnovu rezultata testova motoričkih sposobnosti ne postigne najmanje 30% bodova, od mogućeg maksimalnog broja bodova ne stiče pravo na upis.

SADRŽAJ KVALIFIKACIONOG (PRIJEMNOG) ISPITA

Procjena konstitucije i držanja tijela.

Kod kandidata se vrši procjena konstitucije i držanja tijela, tako da loša konstitucija i držanje tijela smanjuju ocjenu. Kandidat može osvojiti 0-3 bodova.

Testovi motoričkih sposobnosti koji čine:

1. Ritmičke strukture po zadatom zadatku, 4 (akrobatika) + 4 (ritmika) boda
2. Atletika -800 m. Žene, 1500 m. Muškarci, 3 boda
3. Poligon sa zadacima, 5 bodova
4. Sportske igre (nogomet košarka, rukomet i odbojka), 4 + 4 + 4 + 4 boda
5. Plivanje na 50m 5 bodova

Ovdje se kod kandidata na osnovu određenih testova vrši procjena motoričkih sposobnosti. Kandidat može osvojiti od 0-5 bodova po svakom testu.

POLIGON MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI)		OKRETNOST NA TLU (ŽENE)	
Rezultat (sekunde)	Bodovi	Rezultat (sekunde)	Bodovi
8	5,0	10	5,0
9	4,5	11	4,5
10	4,0	12	4,0
11	3,5	13	3,5
12	3,0	14	3,0
13	2,5	15	2,5
14	2,0	16	2,0
15	1,5	17	1,5
16	1,0	18	1,0
17	0,5	19	0,5

SPORTSKE IGRE - KOŠARKA			
KOORDINACIA SA PALICOM (MUŠKARCI)		KOORDINACIJA SA PALICOM (ŽENE)	
Rezultat (sekunde)	Bodovi	Rezultat (sekunde)	Bodovi
3	5,0	3	5,0
4	4,5	4	4,5
5	4,0	5	4,0
6	3,5	6	3,5
7	3,0	7	3,0
8	2,5	8	2,5
9	2,0	9	2,0
10	1,5	10	1,5
11	1,0	11	1,0
12	0,5	12	0,5

TESTOVI MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOORDINACIJA			
POLIGON NATRAŠKE (MUŠKARCI)		POLIGON NATRAŠKE (ŽENE)	
Rezultat (sekunde)	Bodovi	Rezultat (sekunde)	Bodovi
6	5,0	8	5,0
7	4,5	9	4,5
8	4,0	10	4,0
9	3,5	11	3,5
10	3,0	12	3,0
11	2,5	13	2,5
12	2,0	14	2,0
13	1,5	15	1,5
14	1,0	16	1,0
15	0,5	17	0,5

**TESTOVI MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
KOORDINACIJA**

SLALOM SA TRI MEDICINKE (MUŠKARCI)		SLALOM SA TRI MEDICINKE (ŽENE)	
Rezultat (sekunde)	Bodovi	Rezultat (sekunde)	Bodovi
16	5,0	18	5,0
17	4,5	19	4,5
18	4,0	20	4,0
19	3,5	21	3,5
20	3,0	22	3,0
21	2,5	23	2,5
22	2,0	24	2,0
23	1,5	25	1,5
24	1,0	26	1,0
25	0,5	27	0,5

TESTOVI MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI EKSPLOZIVNA SNAGA			
SKOK U DALJ S MJESTA (MUŠKARCI)		SKOK U DALJ S MJESTA (ŽENE)	
Rezultat (centimetri)	Bodovi	Rezultat (centimetri)	Bodovi
280	5,0	230	5,0
270	4,5	220	4,5
260	4,0	210	4,0
250	3,5	200	3,5
240	3,0	190	3,0
230	2,5	180	2,5
220	2,0	170	2,0
210	1,5	160	1,5
200	1,0	150	1,0
190	0,5	140	0,5

Plivanje 50m - muškarci		Plivanje 50m - žene	
Rezultat u sekundama	Bodovi	Rezultat u sekundama	Bodovi
30,00 – 32,99	5	35,00 – 38,99	5
33,00 – 35,99	4,5	39,00 – 41,99	4,5
36,00 – 38,99	4	42,00 – 44,99	4
39,00 -51,99	3,5	45,00 – 48,99	3,5
52,00 – 54,99	3	49,00 – 52,99	3
55,00 – 57,99	2,5	53,00 – 56,99	2,5
60,00 – 62,99	2	57,00 – 60,99	2
63,00 – 65,99	1,5	61,00 – 64,99	1,5
66,00 – 68,99	1	65,00 – 68,99	1
69,00 – 71,99	0,5	70,00 – 73,99	0,5

Poligon spretnosti (M)		Poligon spretnosti (ž)	
30,00 – 32,99	5,00	35,00 – 37,99	5,00
33,00 – 35,99	4,5	38,00 – 40,99	4,5
36,00 – 38,99	4	41,00 – 43,99	4
39,00 – 41,99	3,5	44,00 – 46,99	3,5
42,00 – 44,99	3	47,00 – 49,99	3
45,00 – 47,99	2,5	50,00 – 52,99	2,5
48,00 – 50,99	2	53,00 – 55,99	2
51,00 – 53,99	1,5	56,00 – 58,99	1,5
54,00 – 56,99	1	59,00 – 61,99	1
57,00 – 59,99	0,5	62,00 – 64,99	0,5
60,00 – i više	0	65,00 – i više	0

Poligon spretnosti (M)		Poligon spretnosti (ž)	
30,00 – 32,99	5,00	35,00 – 37,99	5,00
33,00 – 35,99	4,5	38,00 – 40,99	4,5
36,00 – 38,99	4	41,00 – 43,99	4
39,00 – 41,99	3,5	44,00 – 46,99	3,5
42,00 – 44,99	3	47,00 – 49,99	3
45,00 – 47,99	2,5	50,00 – 52,99	2,5
48,00 – 50,99	2	53,00 – 55,99	2
51,00 – 53,99	1,5	56,00 – 58,99	1,5
54,00 – 56,99	1	59,00 – 61,99	1
57,00 – 59,99	0,5	62,00 – 64,99	0,5
60,00 – i više	0	65,00 – i više	0

Poligon spretnosti (M)		Poligon spretnosti (ž)	
30,00 – 32,99	5,00	35,00 – 37,99	5,00
33,00 – 35,99	4,5	38,00 – 40,99	4,5
36,00 – 38,99	4	41,00 – 43,99	4
39,00 – 41,99	3,5	44,00 – 46,99	3,5
42,00 – 44,99	3	47,00 – 49,99	3
45,00 – 47,99	2,5	50,00 – 52,99	2,5
48,00 – 50,99	2	53,00 – 55,99	2
51,00 – 53,99	1,5	56,00 – 58,99	1,5
54,00 – 56,99	1	59,00 – 61,99	1
57,00 – 59,99	0,5	62,00 – 64,99	0,5
60,00 – i više	0	65,00 – i više	0

Poligon spretnosti (M)	Poligon spretnosti (ž)
------------------------	------------------------

38 – 39,99	5, 00	50 – 51,99	5, 00
40 – 41,99	4, 5	52 – 53,99	4, 5
42 – 43,99	4	54 – 55,99	4
44 – 45,99	3,5	56 – 57,99	3,5
46 – 47,99	3	58 - 59,99	3
48 – 49,99	2,5	60 – 61,99	2,5
50 – 51,99	2	62 – 63,99	2
52 – 53,99	1,5	64 – 65,99	1,5
54 – 55,99	1	66 – 67,99	1
56 – 57,99	0,5	68 – 69,99	0,5
58 – i više	0	70 – i više	0

Plivanje 50 m (M) treneri		Plivanje 50 m (ž)	
38 – 39,99	5, 00	50 – 51,99	5, 00
40 – 41,99	4, 5	52 – 53,99	4, 5
42 – 43,99	4	54 – 55,99	4
44 – 45,99	3,5	56 – 57,99	3,5
46 – 47,99	3	58 - 59,99	3
48 – 49,99	2,5	60 – 61,99	2,5
50 – 51,99	2	62 – 63,99	2
52 – 53,99	1,5	64 – 65,99	1,5
54 – 55,99	1	66 – 67,99	1
56 – 57,99	0,5	68 – 69,99	0,5
58 – i više	0	70 – i više	0

PREDMET	Januarsko - februarSKI rok	Aprilski rok	Junsko julski rok
ATLETIKA I	1.01.2006 15.02.2006	12.04.2006 25.04.2006	21.06.2006 12.07.2006
FUNKCIONALNA ANATOMIJA	03.02.2006 17.02.2006	14.04.2006 28.04.2006	16.06.2006 07.07.2006
OSNOVI MOTORIKE	27.01.2006 14.02.2006	17.04.2006 22.04.2006	23.06.2006 06.07.2006
TEORIJA SPORTA	06.02.2006 16.02.2006	10.04.2006 26.04.2006	22.06.2006 15.07.2006
PEDAGOGIJA SPORTA	02.02.2006 09.02.2006	13.04.2006 21.04.2006	15.06.2006 14.07.2006
RUKOMET	28.01.2006 11.02.2006	20.04.2006 27.04.2006	22.06.2006 13.07.2006

ATLETIKA II	01.02.2006 15.02.2006	12.04.2006 26.04.2006	21.06.2006 12.07.2006
JUDO	30.01.2006 13.02.2006	10.04.2006 24.04.2006	19.06.2006 10.07.2006
ANTROPOMOTORIKA	03.02.2006 17.02.2006	14.04.2006 22.04.2006	23.06.2006 06.07.2006
FIZIOLOGIJA SPORTA	07.02.2006 14.02.2006	18.04.2006 25.04.2006	20.06.2006 11.07.2006
SOCIOLOGIJA SPORTA	31.01.2006 10.02.2006	11.04.2006 18.04.2006	20.06.2006 05.07.2006
FILOZOFIJA SPORTA			
SPORTSKA KOMUNIKOLOGIJA			

Plivanje 50m – muškarci		Plivanje 50m – žene	
Rezultat u sekundama	Bodovi	Rezultat u sekundama	Bodovi
30,00 – 32,99	5	35,00 – 38,99	5
33,00 – 35,99	4,5	39,00 – 41,99	4,5
36,00 – 38,99	4	42,00 – 44,99	4
39,00 – 41,99	3,5	45,00 – 47,99	3,5
42,00 – 44,99	3	48,00 – 50,99	3
45,00 – 47,99	2,5	51,00 – 53,99	2,5
48,00 – 50,99	2	54,00 – 56,99	2
51,00 – 53,99	1,5	57,00 – 59,99	1,5
54,00 – 56,99	1	60,00 – 62,99	1
57,00 – 59,99	0,5	63,00 – 65,99	0,5
60,00 - više	0,00	66,00 – i više	0,00

Plivanje 50m – muškarci		Plivanje 50m – žene	
Rezultat u sekundama	Bodovi	Rezultat u sekundama	Bodovi
30,00 – 32,99	5	35,00 – 38,99	5
33,00 – 35,99	4,5	39,00 – 41,99	4,5
36,00 – 38,99	4	42,00 – 44,99	4
39,00 – 41,99	3,5	45,00 – 47,99	3,5
42,00 – 44,99	3	48,00 – 50,99	3
45,00 – 47,99	2,5	51,00 – 53,99	2,5
48,00 – 50,99	2	54,00 – 56,99	2
51,00 – 53,99	1,5	57,00 – 59,99	1,5
54,00 – 56,99	1	60,00 – 62,99	1
57,00 – 59,99	0,5	63,00 – 65,99	0,5
60,00 - više	0,00	66,00 – i više	0,00

**BODOVI ZA OSTVARENE REZULTATE
IZ: POLIGONA, PLIVANJA I ATLETIKE**